

Retirement



Letlole la ho Beha Meja Fatshe la Alexander Forbes Tataiso ya Setho se Setjha

Motheo



alexforbes.com

alexforbes

insight • advice • impact

O Amohetswe ho motheo wa Phano ya Alexander Forbes Letlole la ho Beha Meja Fatshe

Re motlotlo hore o karolo ya AFRF

Dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe e tla ba le leng la matsete a maholo ka ho fetisisa ao o kileng wa ba le ona. Ka lebaka lena, ho bohlokwa ho utlwisisa ka moo dihlapiso tsa ho beha meja fatshe di bopilweng ka teng le ka moo letlole la dipenshene le sebetsang ka teng, haholo haebao batla ho hodisa dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe. Ka kopo bala tataiso ena ya setho ka hloko le ho ikopanya le diofisi tsa letlole haeba o na le dipotso dife kapa dife kapa o hloka tlhahisoleseding e eketsehileng mabapi le sena.

Kamora ho bala tataiso ya hao e ntjha ya setho o tla meha ho ba le maikutlo a matle a:

- AF Connect
- AF Rewards
- Ditlatsetso ke eng le ka moo di sebetsang ka teng
- Ka moo sistimi ya Dipitsa tse Pedi e sebetsang
- Ka moo dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe di etswang matsete

Pele ho tsohle - hokahana!

Ho hokahana mme o be le taolo ya dipakeng tsa hao tsa ho beha meja fatshe ho bonolo ka:

AF Connect



Natefelwa ke polatefomo ya inthaneteng, e o fang phihlello ho:

- > Dintlha tsa botho
- > Ditatemente tsa dihlapiso
- > Dipotefolio tsa matsete le dibalanse
- > Dintlha tsa sehlahiswa sa matsete
- > Sehlahiswa se itlhophiseditsweng le taolo ya po-tefolio
- > Kakaretso ya boemo ba ditleleime
- > Maqephe a dinnete tsa letlole
- > Romela tleleime ya kgulo ya pitseng ya dipolokelo

- > Etela AF Connect **mona** mme o latele ditaelo tsa menyu
- > Hang ha o ngodisitse, o tla fumana netefatso ya hore ngodiso ya hao e phethilwe

WhatsApp



Sebedisa tshebeletso ya ho iketsetsa ya WhatsApp, e o fang phihlello ho:

- > Hokahana le ba ditjehelete baeletsi ba ditjehelete ba Alexforbes
- > Ditatemente tsa dihlapiso
- > Setifikeiti sa moraorao sa lekgetho
- > Kakaretso ya boemo ba ditleleime
- > Ngodisa ho AF Connect kapa seta botjha phasewete
- > Ithute haholwanyane ka dihlooho tse qollehileng
- > WhatsApp e sebedisa ekripshene ya end-to-end boloka melaetsa ya hao e sireletsehile



Nskene

Etsa diqeto tsa ditjhelete tse nang le lesedi

Thulekhiti ya My Money Matters

O fumana phihlello ya mahala ho bakonsaltente ba profeshenale ba tsa ditjhelete ka thu-lekhiti ya My Money Matters.

Ho etsa diqeto tse amang bokamoso ba hao bowena ho bonolo haeba o tseba sa bohlokwa ka ho fetisisa ho wena le hore dipakane tsa hao ke dife.

Thulekhiti ya My Money Matters e teng ho o thusa ho laola ditjhelete tsa hao le ho o tataisa ho qlaa mosebetsi o motjha, ho itokolla kapa ho beha meja fatshe.

Fihlella thulekhiti ya Money Matters



0860 000 381



mymoneymatters@alexforbes.com



<https://mymoneymatters.alexforbes.com/>

Meputso ya AF

AF Rewards e fa ditho dipolokelo tse molemo le ditheolelo dihlahisweng le ditshebeletsong tsa letsatsi le letsatsi na ka ho reka ka tsela ya dijithale bakeng sa ditho tsohle dipolokelo dihlahisweng le ditshebeletsong tsa letsatsi le letsatsi. Balekane ba hlapiso le ditheolelo ba apdeitwa nako le nako bakeng sa boikutlo ba nnete bo fetofetohang le bo nyakallisang ya ditheko tse etswang inthaneteng. Polatefomo e le nngwe, mabitso a meetso e etelletseng pele, dihlapiso tse ngata. E fana ka boleng bo phethahetseng bakeng sa kgwebo!

Sena ke seo o lokelang ho se tseba:

Dikhupono tsa suphamakete



Tharollo ya khupono ya suphamaketeng e na le ditheolelo dihlahisweng tseba ho tswa ho a mang a matoto a mabenkele a etelletseng pele.

Shoprite, Checkers, Checkers Hyper le Pick n Pay

Disolo tsa moya (airtime)




Dula o ikgakahantse hore o fumae moya ka dikgahla tse nang le theolelo.



Ke ya mang?

- Alexforbes Rewards ke ya ditho tsa Afrika Borwa feela mme re hloka ho ba le nomoro ya ID kapa phasepoto ya hao.
- Ho fihlella dihlapiso tsa hao: Molo wa Dijithale o a fumaneha ho wena ka kotloloho **ebosaeteng**. O ka fihlella balekane ba ditheolelo ho USSD *120*9006# kakgetho ya ho kopa hore o letsetswe. Disolo tsa maeto tsa suphamaketeng, tsa bophelo bo botle, moya (airtime) le disolo tsa maeto di a fumaneha ho bobedi Letoto la Mabenkele Inthaneteng le USSD. Hopola feela hore ho na le letoto le pharaletseng haholo le fumanehang polatefomong ya inthanete!
- O na le monyetla wa ho hapa meputso bakeng sa ho loutolla divaotjhara!



Ditlatsetso ke eng le ka moo di sebetsang



Kgwedi e nngwe le e nngwe,
tjhelete e kenngwa letloleng la hao.

Sena se bitswa tlatsetso.

Kamora ho hula ditjeo tsa ho tsamaisa
letlole le dibenefite dife kapa dife tsa
inshorensense, tjhelete e setseng e tsetelwa
letloleng la hao la ho beha meja fatshe.

Dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja
fatshe di entswe ka:



dipolokelo dife kapa dife tseo o di
fetisitseng ho tswa letloleng le leng ho
tsa latloleng la ho beha meja fatshe



ditlatsetso tsa hao le ditlatsetso dife
kapa dife tse tswang ho mohiri wa hao



tshebetso ya matsete

Ka moo sistimi ya dipitsa tse pedi e sebetsang

Ho kenngwa tshebetsong ha sistimi ya Dipitsa tse Pedi ho tloha ka la 1 Lwetse 2024, e tla dumela hore o fihlelle tse ding tsa diphetho ho dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe pele ho dilemo tsa hao tsa ho beha meja fatshe.

Maikemisetso a sistimi ya pitsa tse pedi ke ho ntlafatsa diphetho tsa ho beha meja fatshe ka ho netefatsa paballo e phahameng pele ho ho be ha meja fatshe, ha le hape e fana ka tokoloho ho dino tse mathateng a ditjehele. Dipolokelo tsa ho beha meja fatshe hangata ke ona feela mohlodi wa dipolokelo. Nakong e fetileng ditho tse ding di tlohetse mesebetsi ya tsona hore di fihlelle tjehele ena ka nako eo ba e hlohang. Sistimi e ntjha e dumella phihlello ho dipolokelo tse ding tsa hao tsa ho beha meja fatshe, ha ba dula ba ntse ba le mosebetsing mme ba bolokela ho beha meja fatshe.



Pitsa e butswitseng

10% ho fihla ho moedi o sa feteng R30 000 ho tswa pitsenge butswitseng, e tla fetisetwa dipolokelong tsa hao ka la 1 Lwetse 2024. Phetiso ya tjehele ho tswa pitseng e butswitseng ho ya pitseng ya dipolokelo ke ketsahalo ya hang mme e ke ke ya phetwa.

Karolo ya pitsa ya Dipolokelo e fihlellehang



- **Karolo ele nngwe** borarong ya ditlatsetso e tla abelwa pitseng ena
- O ka hula tjehele ho tswang pitseng ya dipolokelong tsa hao pele o beha meja fatshe mme wa e sebedisetsa ho theha lekeno la tjehele la ho beha meja fatshe

- **Ho na le dipehelo**

Boemo ba 1: ba ho beha meja fatshe: ke kgulo e le nngwe feela selemong sa ditjehele e dumelletsweng; tjehele e tlameha ho ba bonyane **R2 000**


Boemo ba 2: ha o itokolla mosebetsing kgulo e dumelletswa bakeng sa selemong se tshwanang sa lekgetho, haeba tjehele e le ka tlase ho **R2 000**

Lekgetho dikgulong tsa pele ho ho beha meja fatshe ka sekgahla sa lekgetho se tlase

Lekgetho le ama dikgulo tsa tjehele e sekolokoto ka nako ya ho beha meja fatshe ho latela theibole ya lekgetho. R550 000 ya pele e lekfiswa lekgetho la 0%.

Khapitale e jalwang: 10% ya keredite e letloleng ka la 31 Phato 2024, empa e behetswe moedi wa R30 000 mme e lefuwa hang.

Pitsa ya ho Beha meja Fatshe e Fihlellehang ka nako ya ho beha meja fatshe feela



- **Karolo ya bobedi borarong** ya ditlatsetso tsa hao ha e fihlellehe ho fihlela o beha meja fatshe
- E tlameha ho sebediswa bakeng sa boemo ba 1 ba ho beha meja fatshe:

Ha ho tjehele e sekolokoto ka nako ya ho beha meja fatshe

Haeba tjehele e pitseng ya hao ya ho beha meja fatsh, mmoho le karolo ya pedi borarong ya tjehele ya hao e esong ho butswa e ka tlase ho R165 000 teng o ka nka tjehele yohle sekolokoto ha o beha meja fatshe



Ho etsa kgulo ho tswa pitseng ya dipolokelo ya hao, o tlameha ho ngodisa ho **AF Connect**. Kamora ho kena, o ka tlatsa foromo ya ditleleime.



Ditlatsetso tsa hao tse tswelang tloha ka la 1 Lwetse 2024

Ditho tsa Provident Fund - Ho ipapisitswe le dilemo tsa hao, haeba o fetotse matlole kapa o kgethile ho kena sistiming ya dipitsa tse pedi, o ka nna wa ba le dipolokelo ho tse ding tsa kapa kaofela dipitsa tsena. Theibole e ka tlase mona e bontsha hore ke dipitsa dife tseo dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe di leng ho tsona.

Dipitsa tsa hao	Ditho tse dilemo tse 55 kapa ho feta ka la 1 Hlakubele 2021 - mme o sa kenele sistimi ya dipitsa tse pedi	Ditho tse dilemo tse 55 kapa ho feta ka la 1 Hlakubele 2021 - mme kgetha ho kenele sistimi ya dipitsa tse pedi	Ditho tse dilemo tse 55 kapa ho feta ka la 1 Hlakubele 2021 mme di na le matlole a fetohileng	Ditho tse ka tlase ho dilemo tse 55 ka la 1 Hlakubele 2021 le tla kenela ka ho iketsahalla sistimi ya dipitsa tse pedi e butswitseng
 Pitsa ya dipolokelo - karolo ya nngwe borarong ya ditlatsetso tsa hao tse tswelang e entsweng kamora la 1 Lwetse 2024				
 Pitsa ya Ho beha meja fatshe - Dikarolo tse pedi borarong ya ditlatsetso tsa hao tse tswelang e entsweng kamora la 1 Lwetse 2024				
 *Pitsa e butswitseng - ke tjehelete e tla be e bolokilwe ka la 31 Phato 2024, ho kenyeletswa *tjehelete efe kapa efe e sa butswang				

***Ha ho tjehelete e sa butswang** eo o e bolokilwng dipakeng tsa la 1 Hlakubele 2021 le la 31 Phato 2024 kapa la 1 Hlakubele 2021 le letsatsi leo o **fetotseng matlole**.



Ditho tsa letlole dipenshene - Ditlatsetso tse tswelang di tla ya dipitseng tse latelang:

Dipitsa tsa hao

Bahlala bohle ba moputso wa mofutsi

 Pitsa ya dipolokelo - karolo ya nngwe borarong ya ditlatsetso tsa hao tse tswelang e entsweng kamora la 1 Lwetse 2024	
 Pitsa ya Ho beha meja fatshe - Dikarolo tse pedi borarong ya ditlatsetso tsa hao tse tswelang e entsweng kamora la 1 Lwetse 2024	
 Pitsa e butswitseng - ke tjhelete e tla be e bolokilwe ka la 1 Lwetse 2024	 Ha ho ditlatsetso tse ding. Tjhelete e pitseng ena e tla dula e jetswe matsete mme e tswele pele ho hola.

Ditho tse kenang mmara ka kamora la **1 Lwetse 2024**, di tla ba le pitsa ya dipolokelo le ho beha meja fatshe feela.

Ho kgetha sekgahla sa ditlatsetso se hodimo

Ho eketsa sekgahla sa hao sa ditlatsetso ho ke ke ha ama moputso wa hao, kamora lekgetho, e ngata ka moo o nahanang.



Tlatsetsa tjehelete e ngata ka moo o ka e kgonang ho letlole la heno la ho beha meja fatshe.

Ha o tlatsetsa tjehelete letloleng la ho beha meja fatshe, le ka theola bongata ba makgetho ao o hlokanang ho a lefa. O ka tlatsetsa:

Ho fihla ho
27.5%

ya lekeno la hao le hulelwang lekgetho **kapa**
R350 000
selemo se seng le se seng

Nahana ka ho eketsa tjehelete ya tlatsetso yao ya ho beha meja fatshe ka nako ya ho eketsa hore o ikutlwe o ameha hanyane.

Ka moo re ka hodisang tjehelete ya hao

Boto ya batshwaredi ya AFRF e kgetha meralo ya ho jala matsete tjehelete ya hao bakeng sa ho beha meja fatshe.

Ke baprofeshenale ba tshetjwang ba kgethilweng ho laola le ho tsamaisa letlole. Ba sebe-disa ditshebeletso tsa bakonsaltente ba matlotlo ba seprofeshenale ho theha meralo ya matsete. Hape ba netefatsa hore meralo e ikamahanya le molao wa matsete a ho beha meja fatshe, a madulong ho sireletsa matsete a hao.

Ntle le haeba o kgethile moralo wa hao wa matsete, tjehelete ya hao jalwa matsete moralong wa matsete o kgethilweng ke mohiri wa hao. Sena e ka ba o mong wa meralo ya ho fetola **mehato ya bophelo**.

Mabapi le potefolio AF Retirement Navigator

Motho ya
tlwaelehleng o
sebetsa nako ya
dilemo tse
40

Ke ka hona e leng
maikutlo a matle
hore o qale ho jala
matsete e sa le
qalong ka hohle
ka moo ho ka
kgonehang.



Ka nako e nngwe ho jala matsete ho ka ba le diphephetso.

O batla hore matsete a hole ha nako e ntse eya. Bothata, leha ho le jwalo, ke hore ho itherele dipoello tse phahameng ho bolela ho nka menyetla ya kotsi e eketsehileng, eo a tlwaelo e amang ho phahama le ho theoha (ho se tsitse) ha boleng ba matsete a hao le metsamao ya mebaraka. Ho bolela hore boleng ba matsete a hao bo ka wa ka nako e kgutshwane mme ho boima ho ba le sena. AF Retirement Navigator e hlahisitswe ke Alexander Forbes Investments ka selekane le rainshorensense. E reretswe ho hodisa matsete a hao, ha ka nako e le nngwe e laola ho phahama le ho theoha ha matsete a dipoello nakong e kgutshwane ka ho lokisa dipoello tsa matsete tseo o di fumanang.

- Haeba boleng ba matsete teng bo phahama, dipoello tsa matsete tse feletseng di ka ajwa. Dipoello tse ding di ka tshwarellwa ho ho lokisa dipello bakeng sa matsete a tsona a theoha.
- Haeba boleng bo teng ba matsete bo theoha, portefolio e tla bebofatsa kameho ena ho fihla boemong bo itseng ka ho se abe ho theoha ho feletseng ha boleng ba matsete. Ha dipoello tsa matsete portefoliong di lokiswa, boleng ba mmara o di jereng ha bo a tiisetswa mme bo ntse bo tla tsamaya ka motjha wa mmara. not guaranteed and will still move in the direction of the market.

Bakeng sa tlhahisoleseding e eketsehileng ka portefolio, ka kopo sheba tataiso ya matsete ya hao.

O tla etsa qeto ya hore ke tjhelete e kae ya hao eo o e bolokang letloleng. Hore na matsete a hao a sebetsa hantle hakae ho ipapisitse le hore na moruo o sebetsa hantle hakae.



Ha o etsa diqeto tsa bohlokwa, ikopanye le lefapha la tshwaro ya basebetsi (HR) la heno kapa moeletsisi wa tsa ditjhelete

Qeto ya hao ke boikarabello ba hao, empa ha o mong ho e etseng.

JWANG?



Re letsetse setsing sa mehala sa rona ho 0860 100 333 kapa re romele imeile ho admin@alexforbes.com

alexforbes.com

Ho boloka ho bohlokwa, empa ha ho a lekana?

Ha o boloka, o beha tjehele ya hao ka thoko sebakeng se bolokehileng hore o kgone ho sebedisa tjehele eo kamoso – ke tsela e ntle ya ho laola tjehele ya hao ho lefella dintho ha o sa ntse o sebetsa, empa ha e hole ka tsela eo o e hlohang bakeng sa ha o beha meja fatshe.

Dipolokelo

papisong

le Matsete

Ha o jala matsete, o kenya tjehele ya hao matsohong a ditsebi e le hore ba kgone ho e hodisa ka dintho tse jwalo ka diabo, matlole, tjehele e kontane le meaho – e leng se o fang monyetla o hlwahlwa ka ho fetisisa wa hore o be le tjehele e lekaneng ha o beha meja fatshe, ntle le hore o sebetse ka thata le ho feta ho eketsa letlotlo la hao.



O ke ke wa qala ho boloka bakeng sa bokamoso ba hao pele ho nako haholo, ka hona ke hobaneng o batla ho ikenya kotsing ya **ho qala morao ho nako?**



Dikamano ledirapa di hloka ho hlokomelwa le nako ya ho beha dipalesa... jwalo feela ka dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe.

Boloka dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe, ebe o a di eketsa ha o kgona, e le hore di kgone ho dula di hola ka dilemo tse ngata.



Foromo ya ho thonyo ya majalefa

Nahana ka batho bao o ba ratang: Ke mang ya batlang ho tshehetsa ka ditjhelete ka karolo dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe ha o se o le siyo?

Ngodisa bakeng sa AF Connect Kajeno mme o tlatse diforomo mona.

E ka ba e bana ba hao, mohatsao, mme ba hao, kapa mang kapa mang e mong eo bophelong ba hao ya tla fumana molemo ho tswa dikgethong tsa hao tse bohlale tsa tsa ditjhelete bophelong. Batho bana ba bitswa 'majalefa'.

Haeba o eshwa o sa ntse o sebeletsa mohiri wa hao, batshwaredi ba tla sebedisa foromo ya ho thonyo ya majalefa ya hao e le tataiso ya hore o abelane le mang dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe le tjehelete ya tshireletso ya bophelo jwang (ha ho lokeleha).

O hloka ho tlatse foromo ya ho thonyo ya majalefa bakeng sa hlapiso e nngwe le e nngwe eo mohiri wa hao a e kenyeleditseng pakaneng ya hao ya kgiri, ho etsa mohlala tshireletso ya lepa-to, inshorene ya bophelo le dipolokelo tsa letloleng.



O ka tlatse diforomo tsa ho thongwa ha majalefa ho AF Connect, e leng se bolelang hoe tlhahisoleseding ya bohlokwa yohle ya hao e tla bolo-kwa sebakeng se bolokehileng. Ha o sa hloka ho porinta ditokomane le ho fana ka dikhopi ho ba lefapha la Tshwaro ya Basebetsi (HR) ba heno.

Ke hobaneng see se le bohlokwa hakaa? Haeba o sa tlatse kapa ho apdeita diforomo tsa thonyo ya majalefa, ho tla nka nako e telele hore dihlapiso tsa hao di lefuwe ho wena kapa ba lelapa la hao.

Kopa ho fuwa diforomo tsa thonyo ya majalefa ke ba Lefapha la Tshwaro ya Basebetsi (HR) kapa lefapha la tefo ya meputso bakeng sa diforomo tsa thonyo ya majalefa tsa hao haeba o sa fihlelle AF Connect.

Ho sireletsa tlhahisoleseding ya bothon

Letlole le utlwisa bohlokwa ba ho boloka tlhahisoleseding ya hao ya botho e bolokehile. Setatemente sa hao sa sephiri se tekile ka moo Alexander Forbes Retirement Fund (Karolo ya Panshene le Karolo ya Profidente) se sebedisa le ho sireletsa tlhahisoleseding ya hao ya botho ka ho ikamahanya le Molao wa Tshireletso ya Tlhahisoleseding ya Botho Molao wa 4 wa 2013 (Protection of Personal Information Act 4 of 2013) kapa POPIA. O ka **fumana setatemente** sa sephiri ho **webosaete** ya rona tlasa karolo ya tsamaiso ya letlole. O ka kopa hore letlole le phumule tlhahisoleseding ya hao ya botho. Ho etsa sena, o tlameha ho tlatse foromo e e kenyeleditsweng setatementeng sa sephiri. Romela kopo ya hao ho moofisiri wa tlhahisoleseding, Chantell Watkins ho: affundio@alexforbes.com.

Ho matahanya dipolokelo tsa ho beha meja fatshe - Mohato o bohlale

Na o na le dipolokelo dife kapa dife tsa ho beha meja fatshe ho tswa ho letlole la hao la profidente kapa la penshene la mohiri wa pele?

Hlahloba haeba o na le dipolokelo tsa letho tsa ho beha meja fatshe ho mohiri wa hao wa nako e fetileng kapa matlole a mang le ho nahana ho a isa sebakeng se le seng. Tjhelete ya hao e tla hola mmoho le ditlatsetso tseo o tla di etsa kamoso.



- > **Haeba o batla ho etsa sena,** fumana foromo ya tleime ya boikgulo ho tswa ho lefapha la tshwaro ya basebetsi (HR) la mohiri wa hao wa nako e fetileng, e tlatse, mme o e romelle ho bona. Re tla etsa tsohle tse setseng.

Melemo ya ho matahanya ka bokgutshwane:

- ditefiso tse tlase
- tswala e eketsehileng e fumanwang hodima tswala
- ho bonolo ho sala morao dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe tsohle



O tla ba le kgetho ya ho isa dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe ho matlole a Alexan-der Forbes Retirement Income Solution a paballo kapa a dianyuithi tsa ho beha meja fatshe. O ka etsa sena haeba o batla ho boloka dipolokelo tsa ho beha meja fatshe tsa tshebetsong ya hao e fetileng di tsetetswe empa o sa batle ho di isa ho letlole la ho beha meja fatshe la mohiri wa hao wa hajwale.




Ho dula o tsetetse matsete ho bolela hore ha o lahlehelwe ke kgatelopele mme o ke ke wa lokela ho qala botjha hape.

O ka nna wa kgahlwa ke ho qotsa hanyane dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe ha o tlohela mohiri, bokamoso ba hao bo tla o leboha ka ho boloka dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe di tsetetswe le ho hola.



Moputso wa Hao wa Kamoso wa ho Beha Meja Fatshe



Ho etsa ditlatsetso tsa hao ho oh beha meja fatshe ho ka utlwahala eka o lahehlelwa ke karolo ya moputso wa hao, empa ha dimilione tsa Maafrika Borwa dibeha meja fatshe di na le karolo ya nngwe borarong ya moputso wa tsona ho a utlwahala hore o lokela ho hlokomela bokamoso ba hao.

Nahana ka ditlatsetso tsa hao jwalo ka se nkelang moputso a kamoso sebaka - oo o ka o amohelang ntle le ho etsa mosebetsi wa letho wa tlatsetso!

Haeba o amohela **R10 000** ka kgwedi pele o beha meja fatshe

O ka amohela moputso o ka bang **R3 000** kamora hore o behe meja fatshe



Alexforbes Member Watch™

Theha ho neha meja fatshe hoo o ho batlang ka ho boloka tjehelete e ngata ka moo o ka kgonang nakong yohle ya bophelo ba hao ba tshebetso. Se ke wa hula dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe ha o fetola mesebetsi mme o fumana dikeletso tsa profeshenale.





Dintlha tsa boikopanyo

Haeba o na le dipotso dife
kapa dife mabapi le dihlapiso
tsa letlole, ka kopo ikopanye le
lefapha la tshwaro ya basebetsi
la heno (HR).

Letsetsa setsi sa mehala sa rona
0860 100 333

Re romele imeile ho
admin@alexforbes.com



alexforbes.com

alexforbes

insight • advice • impact